

UGOVOR O DODJELI KOLABORATIVNOG GRANTA

Zaključen dana _____, između sljedećih ugovornih strana:

1. **Fond za inovacije Crne Gore**, sa sjedištem Bul. Mihaila Lalića br. 15, Podgorica, registarski broj 50984585, PIB 03382052, koga zastupa izvršna direktorica Bojana Femić Radosavović, u daljem tekstu označen kao „**Fond**“ i
2. [**unijeti naziv pravnog lica**], sa sjedištem [____], registarski broj [____], PIB[____], koga zastupa direktor [____], u daljem tekstu označen kao „**Korisnik granta**“

Fond i Korisnik granta će u daljem tekstu ugovora biti pojedinačno označeni kao „**Ugovorna strana**“ i zajednički kao „**Ugovorne strane**“.

UVODNE ODREDBE

- a) Fond je pravno lice osnovano u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 82/2020) i registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore („**CRPS**“).
- b) Korisnik granta je osnovan prema propisima Crne Gore, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/2020 i 146/2021) i na dan zaključenja ovog Ugovora razvrstan je kao mikro ili malo ili srednje pravno lice u smislu Zakona o računovodstvu („Službeni list CG“, br. 145/2021).
- c) Korisnik granta je, po osnovu objavljenog Javnog poziva za kolaborativne grantove za inovacije, od dana 28. juna 2022, podnio elektronskim putem Prijavu za dodjelu kolaborativnog granta (u daljem tekstu „Prijava“) kao finansijskog podsticaja koji dodjeljuje Fond.
- d) Korisnik granta je Glavni podnosilac prijave i nastupa za potrebe programa kolaborativnog granta u konzorcijumu sa Glavnim kopodnosiocem prijave [**unijeti naziv**], [**sjedište**], [**registarski broj**], [**piib**]. Korisnik granta je nosilac prava i obaveza iz ovog ugovora u ime konzorcijuma i odgovoran je za ispunjenje ovog Ugovora.
- e) Članove konzorcijuma čine Glavni podnosilac prijave i Glavni kopodnosilac prijave, ostali kopodnosioci prijave (ako je primjenljivo) _____, _____, _____, koji su zaključili i dostavili Fondu ugovor koji reguliše prava i obaveze članova konzorcijuma i koji reguliše pitanja vlasništva i načina korišćenja intelektualne svojine, koji ugovor je prikazan u Prilogu br. ____ ovom Ugovoru.

- f) Fond je ocijenio Prijavu Korisnika granta prema definisanim Smjernicama za evaluaciju Programa Kolaborativnih grantova za inovacije i donio je Odluku o dodjeli granta, broj [] od [] decembra 2022.godine.
- g) Korisnik granta je dostavio dokaz Fondu da je prije zaključenja ovog Ugovora otvorio poseban račun u poslovnoj banci, koji će biti korišćen isključivo za potrebe finansiranja Projekta po ovom Ugovoru.

1. DEFINICIJE

Sljedeće definicije će imati značenje kako slijedi:

Kolaborativni grant	finansijski podsticaj čija je osnovna svrha podsticanje mikro, malih i srednjih preduzeća da sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama i/ili drugim MMSP u izradi i sprovođenju inovativnih projekata sa ciljem stvaranja novih proizvoda i usluga, kao i tehnologija sa značajnim, održivim budućim uticajem i tržišnim potencijalom.
Kolaborativni program inovacija	program podrške koji je definisan javnim pozivom objavljenim od strane Fonda na dan 28.06.2022. godine
Ključni tim	ključno osoblje koje je Korisnik granta predstavio kao ključno za realizaciju Projekta u svojoj Prijavi
Evaluacija	administrativna i suštinska provjera Prijave za Kolaborativni program inovacija, koja se odvija na način propisan Kolaborativnim programom inovacija i Javnim pozivom.
MMSP	Mikro, mala i srednja preduzeća
Naučno-istraživačka ustanova / NIU	licencirana naučno-istraživačka ustanova upisana u Registar koji se vodi kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
Odobreni budžet projekta	budžet Projekta koji je prihvaćen od strane Fonda i predstavljen je kao sastavni dio ovog Ugovora u vidu posebnog aneksa

Prijava	Prijava za dodjelu Kolaborativnog granta uz dostavljanje propisanih dokumenata i podataka od strane Korisnika granta, kako je to predviđeno Priručnikom za kolaborativni program inovacija
Projekat	predstavlja razvoj poslovne aktivnosti Korisnika granta, na način opisan u Prijavi
Priručnik za Kolaborativni program inovacija	označava Priručnik za kolaborativnog program inovacija, pripremljen i objavljen od strane Fonda na njegovoj internet stranici u sklopu Javnog poziva, koji se neposredno primjenjuje na ovaj Ugovor i čini njegov sastavni dio, što ugovorne strane saglasno potvrđuju svojim potpisom na ovom Ugovoru;

2. PREDMET UGOVORA

- 2.1. Predmet ovog Ugovora je pružanje finansijske podrške Korisniku granta od strane Fonda, sredstvima koja se dodjeljuju Programom kolaborativnog granta za inovacije, pod uslovima i na način definisan Javnim pozivom, Priručnikom za kolaborativni program inovacija i ovim Ugovorom.
- 2.2. Projekat će se finansirati u periodu od 2 (dvije) godine, počev od 01. januara 2023. godine do 31. decembra 2024. godine.

3. FINANSIRANJE PROJEKTA

- 3.1. Fond se obavezuje da:
 - za realizaciju Projekta obezbijedi sredstva u ukupnom iznosu od _____ € (slovima: _____ eura) , u skladu sa prihvaćenim budžetom Projekta;
 - prenosi sredstva Korisniku granta na namjenski račun u ratama, u skladu sa dinamikom realizacije Projekta i odobrenim budžetom Projekta.
- 3.2. Korisnik granta se obavezuje da:
 - obezbijedi novčano sufinansiranje Projekta u iznosu od od ____ € (slovima: ____ eura), u skladu sa prihvaćenim budžetom Projekta. Sufinansiranje u tom smislu mora biti obezbijeđeno iz drugih, privatnih izvora, koji su nezavisni od Fonda ili

bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

- otvori namjenski račun Projekta u poslovnoj banci, za uplatu odobrenih sredstava i realizaciju Projekta;

4. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

- 4.1. Preduslov isplate ugovorenih sredstava od strane Fonda Korisniku granta je da Korisnik granta uplati svoj pripadajući dio finansijskih sredstava i da dostavi izvod sa namjenskog bankarskog računa kao dokaz o tome. Plaćanja će se vršiti prema redosljedu plaćanja i Odobrenom budžetu Projekta, predstavljenom u Prilogu br. ___ ovog Ugovora, koji čini njegov sastavni dio. Dokaz o uplaćenom dijelu ko-finansiranja, Korisnik dostavlja zajedno sa zahtjevom za isplatu sredstava od strane Fonda Korisniku granta.
- 4.2. U slučaju da Korisnik granta ne izvrši uplatu svog dijela sredstava za koji on ima obavezu, Fond ima pravo da obustavi dalje izvršenje ovog Ugovora i da ovaj Ugovor jednostrano raskine.
- 4.3. Preduslov za isplatu sredstava od strane Fonda Korisniku granta je dostavljanje šestomjesečnog izveštaja o napretku i pripadajućeg finansijskog izveštaja od strane Korisnika granta i pozitivna ocjena tih izveštaja od strane Fonda,.
- 4.4. Korisnik granta ima pravo da raspoláže sredstvima sa namenskog bankarskog računa isključivo za potrebe finansiranja Projekta u smislu ovog Ugovora i za plaćanje troškova po Odobrenom budžetu Projekta. Radi otklanjanja svake sumnje, svako odstupanje od ove obaveze predstavlja osnov za raskid ovog Ugovora.

5. OBAVEZE KORISNIKA GRANTA

- 5.1. Korisnik granta je u obavezi da sprovodi Projekat u skladu sa ovim Ugovorom, Programom i Priručnikom za kolaborativne grantove za inovacije, efikasno, blagovremeno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, dobrim tehničkim, ekonomskim, finansijskim, upravljačkim, i socijalnim standardima i praksama, kao i da se pridržava predviđenih procedura i pravila i da omogući Fondu da na efikasan način vrši nadzor nad sprovođenjem Projekta.
- 5.2. Svaki član konzorcijuma takođe ima obaveze iz čl. 5.1. ovog Ugovora.
- 5.3. Korisnik granta je dužan da obezbedi koordinaciju rada konzorcijuma i garantuje ispunjenje svih obaveza po ovom Ugovoru prema Fondu u ime svih članova konzorcijuma, uključujući namjensko trošenje sredstava po ovom Ugovoru.

- 5.4. Korisnik granta dužan je da održava, odnosno obezbijedi održavanje sistema finansijskog upravljanja, računovodstva, pripremi finansijske izveštaje, u skladu sa računovostvenim standardima koji se primjenjuju, na način da tačno, precizno i adekvatno odražava operacije, resurse i troškove u vezi sa Projektom.
- 5.5. Korisnik granta će na zahtjev Fonda obezbijediti da svaki član konzorcijuma omogući vršenje revizije od strane lica prihvatljivih za Fond, u skladu sa primjenljivim standardima revizije i da bez odlaganja dostavi ili obezbijedi dostavljanje izveštaja sa mišljenjem revizora Fonda. U slučaju da revizija pokaže da podaci koje je Korisnik granta prikazao nijesu tačni, trošak vršenja revizije će finalno pasti na teret Korisnika granta, odnosno Fond ima pravo da prefakturiše troškove revizije na Korisnika granta. U svakom slučaju, ako se pojave bitna odstupanja od prikazanih podataka u odnosu na reviziju, Fond ima pravo jednostranog raskida ovog Ugovora.
- 5.6. Korisnik granta može samo izuzetno, po prethodnom pisanom odobrenju od strane Fonda, izvršiti promjenu Ključnog tima ili njihovih dužnosti i odgovornosti.
- 5.7. Korisnik granta je u obavezi da pisanim putem obavjesti Fond o svakoj promjeni u CRPS-u koja se odnosi na njega ili na bilo kog člana konzorcijuma. Korisnik granta je dužan da pribavi prethodno pisano odobrenje Fonda na promjenu kontrolnog člana / akcionara Korisnika granta. U slučaju da Korisnik granta ne poštuje ovu obavezu, Fond ima pravo jednostranog raskida ovog ugovora.
- 5.8. Korisnik granta neće raspolagati opremom koja je nabavljena za potrebe realizacije Projekta, niti će raspolagati drugom imovinom koja služi realizaciji Projekta bez prethodnog pisanog odobrenja Fonda.
- 5.9. Korisnik granta će obavijestiti Fond bez ikakvih odlaganja o blokadi računa, o pokretanju postupka stečaja, likvidacije, za bilo kog člana konzorcijuma.
- 5.10. Korisnik granta će sprovoditi nabavku opreme i izbor konsultanata prema pravilima koja su propisana od strane Fonda i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.
- 5.11. Korisnik granta se obavezuje da partnerskim institucijama iz Priloga XX ovog Ugovora, omogući korišćenje finansijskih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti u skladu sa Ugovorom o konzorcijumu odnosno ugovorima zaključenim između Korisnika granta i partnerskih institucija kako bi se osiguralo da se sprovođenje svih aktivnosti partnera realizuje bez odlaganja;

6. NADZOR I KOREKTIVNE MJERE

- 6.1. Korisnik granta će omogućiti Fondu i drugim odgovarajućim organima i institucijama Crne Gore i trećim licima koje Fond uputi kod Korisnika granta, da posjete prostorije Korisnika granta i svakog člana konzorcijuma, za potrebe vršenja nadzora, medijske posjete i druge slične potrebe. Osim toga, Korisnik granta će voditi knjigovodstvo po principu otvorene knjige i omogućiti Fondu i licima koje on uputi da efektivno izvrše kontrolu načina realizacija Projekta, tokom njegove realizacije i pet godina po okončanju realizacije. Korisnik granta će omogućiti da Fond izvrši nadzor nad implementacijom Projekta u pogledu svake aktivnosti. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Fond može zahtijevati od Korisnika granta da dostavi dokumentaciju i informacije koje se tiču realizacije Projekta i koje se tiču državne pomoći, naročito u pogledu korišćenja državne pomoći od strane bilo kog člana konzorcijuma.
- 6.2. Fond ima pravo da odredi i zatraži od Korisnika granta da preduzme ili da obezbijedi da budu preduzete korektivne mjere, u slučaju da na osnovu pribavljenih ili dobijenih informacija ili na drugi način, procijeni i utvrdi da postoji bilo koja vrsta kršenja pravila Kolaborativnog programa za inovacije i/ili povrede odredaba ovog Ugovora i/ili druge nepravilnosti.
- 6.3. Fond će obavijestiti Korisnika granta o potrebi preduzimanja korektivnih mjera i ostaviti mu primjereni rok, koji ne može biti duži od 15 (petnaest) kalendarskih dana za primjenu korektivnih mjera, odnosno obezbijedi da takva mjera bude preduzeta.
- 6.4. Fond može obustaviti sva plaćanja dok Korisnika granta u potpunosti ne ispuni svoju obavezu iz člana 6.4. ovog Ugovora, a odbijanje Korisnika granta da postupi po naloženoj korektivnoj mjeri, odnosno da obezbijedi njeno preduzimanje ili propuštanje ostavljenog roka, smatraće se bitnom povredom Ugovora koja može biti razlog za jednostrani raskid Ugovora od strane Fonda.

7. PUBLIKACIJE

- 7.1. Podrška Fonda će biti priznata i naznačena u svim publikacijama naučnih i tehničkih časopisa u vidu podataka ili drugih informacija koje se odnose na Kolaborativni program za inovacije, aktivnosti Korisnika granta i članova konzorcijuma u vezi sa Projektom i Kolaborativnim programom za inovacije, ali ne obuhvatajući literaturu i priručnike o samom proizvodu ili usluzi Korisnika granta.
- 7.2. U mjeri u kojoj je to neophodno kako bi Fondu bila dozvoljena slobodna diseminacija takvih publikacija ili informacija, za čiju diseminaciju Fond ima pravo uz ograničenja navedeno u ovom članu 8. smatra se da se Korisnik granta i članovi konzorcijuma odriču svih potraživanja u pogledu diseminacije tih publikacija i informacija.
- 7.3. Korisnik granta će dostaviti Fondu 2 (dva) primjerka svih publikacija koje su rezultat rada podržanog od strane Fonda, u razumnom roku nakon objavljivanja, koji ne može biti duži od 30 (trideset) kalendarskih dana.

8. POVJERLJIVE INFORMACIJE

- 8.1. Informacije koje Korisnik granta posjeduje i dostavi Fondu smatraće se povjerljivim informacijama i čuvaće se u skladu sa internim aktima Fonda i Zakonom o zaštiti poslovne tajne ("Službeni list CG", br. 145/2021).
- 8.2. Ništa od prethodno navedenog ne isključuje niti ograničava pravo Fonda da objavi podatke o podršci koju je pružio Korisniku granta.

9. INTELEKTUALNA SVOJINA

- 9.1 Intelektualna svojina podobna da bude predmet zaštite u skladu sa propisima Crne Gore, a koja je stvorena tokom realizacije Projekta, pripada Korisniku granta, odnosno svakom članu konzorcijuma, kako je prethodno definisano ugovorom o konzorcijumu.
- 9.2. Korisnik granta garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine koju razvija u okviru Projekta, odnosno da je raspored tih prava već regulisan ugovorom o konzorcijumu, ako su i ostali članovi konzorcijuma titulari takvih prava. Korisnik granta izričito garantuje da proizvod, odnosno usluga, koji razvija u okviru Projekta ne krši prava intelektualne svojine bilo kog trećeg lica. Fond ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju povrede tuđih prava intelektualne svojine i ako se takvi zahtjevi i pojave, Korisnik granta je u obavezi da bez odlaganja i o svom trošku takve zahtjeve reguliše i odbije.
- 9.3 Na zahtjev Fonda, Korisnik granta i članovi konzorcijuma su u obavezi da pruže dokaze o vlasništvu nad pravima intelektualne svojine koja je postojala prije zaključenja ovog ugovora i koja nastanu tokom njegove realizacije.

10. NAKNADA ŠTETE

- 10.1. U slučaju povrede ugovorenih obaveza od strane Korisnika granta ili bilo kog člana konzorcijuma, Fond ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete. Radi otklanjanja svake sumnje, Fond ima pravo na takvu naknadu u okviru rokova zastarjelosti predviđenim pozitivnim propisima i nijedna radnja ili propuštanje Fonda tokom ovog roka se neće smatrati odricanjem od ovakvog prava.
- 10.2. Fond ni u kom slučaju ne može biti odgovoran prema trećim licima za bilo koji oblik štete koji bude pričinjen od strane Korisnika granta i/ili članova konzorcijuma, prema bilo kojim trećim licima.
- 10.3. Fond ne odgovara ni u kom slučaju bilo kojim licima za izgublenu dobit, po bilo kojoj pravnoj teoriji.

11. IZVJEŠTAVANJE

- 11.1. Korisnik granta je u obavezi da izvještava Fond na polugodišnjem nivou u vidu narativnog i finansijskog izvještaja. Korisnik granta podnosi ovakav izvještaj najkasnije dvije sedmice po isteku svakog polugodišnjeg perioda, sa pratećom dokumentacijom.
- 11.2. Narativni izvještaj sadrži opis napretka Projekta, sa opisom planiranih aktivnosti u predstojećem polugodišnjem periodu, uz posebne napomene o mogućim rizicima u daljoj realizaciji Projekta i naučenim lekcijama iz prethodnog perioda na koji se izvještaj odnosi.
- 11.3. Finansijski izvještaj sadrži dokumentovana sva plaćanja sa namjenskog računa Projekta. Ovakva plaćanja moraju biti pojašnjena i kategorisana u skladu sa Odobrenim budžetom Projekta. Kao prilozi finansijskom izvještaju će biti dostavljeni svi bankarski izvodi za namenskog računa, sa dokazima o osnovima za plaćanje, poput faktura, otpremnica, izvještajima, kalkulacijama troškova zarada, izvještaji pružaoca usluga i slično.
- 11.4. Fond zadržava pravo da zahtjeva od Korisnika granta izvještavanje na obrascima koje utvrdi sam Fond.
- 11.5. Da bi se svaki polugodišnji period smatrao uspješno završenim, neophodno je prihvatanje dostavljenih izvještaja od strane Fonda u pisanom obliku. Prihvatanje neće biti uskraćeno ako za to nema razumnih i opravdanih razloga.
- 11.6. Prihvatanje (ili odbijanje) iz prethodnog stava će biti dostavljeno Korisniku granta u okvirnom roku od 10 (deset) radnih dana počev od dana prijema izvještaja. Fond zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju u prilog provere dostavljenih izvještaja i za posetu Korisniku granta radi sprovođenja nadzora.
- 11.7. Korisnik granta podnosi finalni izvještaj najkasnije 4 sedmice nakon završetka ugovorenog roka trajanja projekta, koji pored gore navedenih stavki sadrži i detalje o opštim rezultatima Projekta. Ovaj izvještaj će sadržati i informacije o statusu svih planiranih ključnih faza i razvojnim aktivnostima, marketinškim aktivnostima i komercijalizaciji proizvoda, odnosno usluge, koje je razvijao Korisnik granta u saradnji sa članovima konzorcijuma.
- 11.8. Korisnik granta je dužan da bez ikakvog odlaganja obavještava Fond o svim značajnim dešavanjima u vezi sa Projektom, bilo da su ona pozitivna ili negativna, kako be obezbijedio da Fond bude u toku sa aktivnostima i statusu Projekta i omogućio eventualne promjene aktivnosti na Projektu.
- 11.9. Kršenje bilo koje odredbe koja se tiče izvještavanja od strane Korisnika granta, uključujući neodobravanje izvještaja koje Korisnik granta podnosi Fondu, predstavlja osnov za jednostrani raskid ovog Ugovora u smislu čl. 13.1 ovog Ugovora.
- 11.10. Korisnik granta je u obavezi da svaki izvještaj o napretku projekta i finalni izvještaj, dostavi na engleskom jeziku.

12. IZMJENA ODOBRENOG BUDŽETA

- 12.1. Korisnik granta izuzetno može tražiti odobrenje za izmjene Odobrenog budžeta u svakoj kategoriji troškova. U ovom slučaju Korisnik granta šalje pisani obrazloženi zahtjev Fondu sa predlogom izmjena, putem email-a.
- 12.2. Fond ima diskreciono pravo da odluči o podnešenom zahtjevu. Isključivo ako Fond odobri ovakav zahtjev, Korisnik granta će imati pravo da vrši plaćanja shodno takvim odobrenim izmjenama.
- 12.3. U slučaju da promjene Odobrenog budžeta zahtijevaju izmjene dinamike plaćanja, ugovorne strane će zaključiti pisani aneks ovom Ugovoru.

13. RASKID UGOVORA

- 13.1. Fond će imati pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučaju da Korisnik granta, odnosno konzorcijum, ne ispunjava obaveze po ovom Ugovoru i njegovim sastavnim djelovima. U takvom slučaju, Fond će najprije uputiti Pismo upozorenja Korisniku granta, ostavljajući razumni rok za ispravku, kojim Fond nalaže odgovarajuće korektivne mjere. Takav rok za ispravku ne može biti duži od 15 kalendarskih dana.
- 13.2. Fond ima pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora bez ostavljanja dodatnog roka za ispunjenje, odnosno za korektivne mjere, ako je povreda ugovora od strane Korisnika granta, odnosno konzorcijuma, takve prirode, da se saradnja ne može nastaviti, odnosno da je Fondu nastala ozbiljna šteta usled činjenja, odnosno nečinjenja Korisnika granta, odnosno konzorcijuma.
- 13.3. Fond ima pravo na jednostrani raskid bez slanja Pisma upozorenja i bez ostavljanja otkaznog roka ovog Ugovora u slučaju blokade računa Korisnika granta dužem od dva kalendarska dana, pokretanja likvidacije, stečaja, parničnog, izvršnog ili drugog sličnog postupka protiv Korisnika granta koji može ugroziti planiranu realizaciju Projekta i u slučaju ako je Fond izložen reputacionom riziku usled aktivnosti ili propuštanja Korisnika granta, odnosno konzorcijuma.
- 13.4. Fond ima pravo na jednostrani raskid ugovora sa trenutnim dejstvom u slučaju da su podaci i izjave koje je Korisnik granta, odnosno članovi konzorcijuma, dali prilikom podnošenja Prijave netačni ili nepotpunii u takvoj mjeri da su takvi podaci i izjave imale uticaj na Evaluaciju i na formalno ispitavanje Prijave.
- 13.5. Korisnik granta ima pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora isključivo u slučaju da je Fond dobio na raspolaganje planirana sredstva iz budžeta Crne Gore, ali nije izvršio isplatu sredstava Korisniku granta blagovremeno i u skladu sa planiranom dinamikom.. U ovom

slučaju Korisnik granta ima obavezu slanja Pisma upozorenja Fondu uz ostavljanje roka od 15 dana za otklanjanje povrede ugovora u tom smislu.

- 13.6. Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Fond će biti ovlašćen da obustavi finansiranje i/ili raskine ovaj Ugovor i neće snositi bilo kakvu odgovornost prema Korisniku granta ili članovima konzorcijuma, niti prema bilo kojim trećim licima, ako finansiranje Fonda ili njegovih aktivnosti bude iz bilo kog razloga zaustavljeno ili okončano.

14. POVRAT SREDSTAVA

- 14.1. U slučaju raskida ovog Ugovora zbog povrede ugovora od strane Korisnika granta, odnosno članova konzorcijuma u čije ime Korisnik granta istupa, Korisnik granta će biti u obavezi da vrati sva sredstva ili bilo koji dio sredstava koja su mi bila transferisana od strane Fonda po osnovu ovog Ugovora. Pored Korisnika granta, svaki član konzorcijuma odgovara neograničeno solidarno prema Fondu za povrat sredstava.
- 14.2. U slučaju da Korisnik granta, odnosno konzorcijum odustane od Projekta, Korisnik granta će biti u obavezi da vrati cjelokupna sredstva koje je primio od strane Fonda po ovom Ugovoru.
- 14.3. U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz bilo kog razloga, ukoliko uplaćena sredstva na namjenski račun Projekta nijesu u cjelosti potrošena, Korisnik granta će biti u obavezi da nepotrošeni iznos sredstava vrati Fondu, bez ikakvih odlaganja.
- 14.4. Pored Korisnika granta, svaki član konzorcijuma odgovara neograničeno solidarno prema Fondu za povrat sredstava za sve slučajeve iz ovog člana.

15. ARHIVA

- 15.1 Korisnik granta je u obavezi da čuva svu dokumentaciju u vezi sa Projektom u elektronskoj formi za period od pet godina po okončanju Projekta, za potrebe eventualnih kontrola ili za druge potrebe od strane Fonda.
- 15.2 Korisnik granta je u obavezi da čuva relevantnu arhivsku građu u papirnoj formi u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Crne Gore.

16. USTUPANJE UGOVORA

Korisnik granta ne može ustupiti ovaj Ugovor, niti bilo koje pravo ili obavezu iz ovog Ugovora, na treće lice. Nijedan član konzorcijuma ne može ustupiti ili na bilo koji način

raspolagati (uključujući zalogu, prenos potraživanja) bilo kojim pravima i obavezama koje proizlaze iz ugovora o konzorcijumu i drugim ugovorima koji reguliše saradnju članova konzorcijuma.

17 UMANJENJE GRANTA

17.1. Fond ima pravo da umani iznos granta po ovom Ugovoru ako je Korisnik granta (ili bilo koji član konzorcijuma) počinio sledeće:

- suštinske greške i propuštanja, nepravilnosti ili ozbiljno kršenje ovog Ugovora ili tokom procedure Evaluacije i zaključenja ovog Ugovora
- počinio sistemske ili ponavljajuće greške, nepravilnosti ili ozbiljno kršenje obaveza koje je imalo značajan negativan uticaj na grant u drugim programima podrške koji se organizuju u Crnoj Gori, zemljama regiona ili u Evropskoj uniji.

17.2. Iznos umanjenja će biti izračunat prema proporciji ozbiljnosti i trajanja navedenih grešaka, nepravilnosti i kršenja ugovora.

18 RAZNO

18.1 Korisnik granta u sopstveno ime i u ime svih članova konzorcijuma izričito potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Fond izražava nultu toleranciju na korupciju i prevare, te da je Fond u obavezi ako se takve prevarne aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog Ugovora i Projekta dogode, da preduzme sve pravne i faktičke radnje protiv lica koja su učestvovala u takvim aktivnostima.

18.2 Sve izmjene i dopune ovog Ugovora vršiće se isključivo u vidu pisanog aneksa ovom Ugovoru, uz saglasnost obje Ugovorne strane.

18.3 Na ovaj Ugovor primjenjuje se pravna regulativa Crne Gore. Bilo kakav spor u vezi sa Ugovorom ili njegovom realizacijom, povredom, zaključenjem, ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, međusobnim pregovorima. U slučaju da takvi pregovori ne uspiju, spor će se rješavati kod nadležnog suda u Podgorici.

18.4 Pristupanje novih članova konzorcijumu je moguće samo uz prethodno pisano odobrenje od strane Fonda. Takvo odobrenje neće biti odbijeno bez razumnog objašnjenja.

18.5 Sva obavještenja, komunikacije i izveštaji dostavljacće se elektronskim putem, preko portala Fonda ili e-mailom, i/ili preporučenom poštom sa povratnicom, na sljedeće adrese:

Za Fond

Fond za inovacije Crne Gore

Adresa sjedišta: bulevar Mihaila Lalica 15, Podgorica
Kontakt osoba: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Za **Korisnika granta**

[REDACTED]

Adresa sjedišta [REDACTED]
Kontakt osoba: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

- 18.6 Ugovor je zaključen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava za sebe po dva primjerka ugovora.
- 18.7 Datum zaključenja Ugovora biće dan kada ga potpišu obje ugovorne strane, a ako su ugovorne strane potpisale Ugovor na različite datume, datumom zaključenja Ugovora će se smatrati kasniji datum.
- 18.8 Ugovorne strane potvrđuju da su pročitale i razumjele u cjelosti ovaj Ugovor i sve njegove priloge, sve ugovorne osnove i polazna dokumenta (programe, priručnike, javni poziv za učestvovanje u programu), da on predstavlja izraz njihove ozbiljne, stvarne i slobodno izražene volje, te ga u znak potvrde naprijed navedenog potpisuju na odgovarajućim mjestima.
- 18.9 Sastavni dio ovog Ugovora čine:

Prilog 1: Odobreni budžet projekta

Prilog 2: Dinamika plaćanja

Prilog 3: Ključni članovi tima

Prilog 4: Definisani pokazatelji uspešnosti Projekta (milestones)

Prilog 5: Ugovor o konzorcijumu

Prilog 6: Izjava o prihvatanju obaveza iz ovog ugovora od strane članova konzorcijuma

Ostali prilozi:

- Priručnik za kolaborativni program inovacija
- Javni poziv za kolaborativni grant za inovacije
- Prijava za kolaborativni program inovacija sa priložima

Za **Fond za inovacije Crne Gore**

dr Bojana Femić Radosavović, izvršna direktorica

Datum:

Potpis: _____

Za Korisnika granta

, izvršni direktor

Datum:

Potpis: _____

Prilog 1

Odobreni budžet projekta

Prilog 2
Dinamika plaćanja

Prilog 3

Ključni članovi tima

Prilog 4

Definisani pokazatelji uspešnosti Projekta (milestones)

Prilog 5
Ugovor o konzorcijumu

Prilog 6

Izjava ostalih članova konzorcijuma o prihvatanju obaveza iz ovog Ugovora

Ovim putem izričito izjavljujemo da smo pročitali i razumjeli celokupan tekst Ugovora sa svim njegovim priložima i da nedvosmisleno prihvatamo sva prava i obaveze koja iz njega proističu.

Članovi konzorcijuma:

.